




ILUSTRACIJA ~ Derviška tekija. Osmanska Turska 16. stoljeće.

ILLUSTRATION ~ **Dervish tekke**. Ottoman Turkey 16<sup>th</sup> century.

Hamza Halitović je rođen u Novom Pazaru 1984. godine. Osnovno obrazovanje je završio u rođnom mjestu, da bi zatim visoko obrazovanje nastavio u Skoplju, gdje se stekao zvanje diplomiranog historičara umjetnosti na Filozofском fakultetu, a kasnije i zvanje magistra iz oblasti Međunarodnih Odnosa i Svjetske Politike. Pokraj toga autor je dugogodišnji istraživač klasične islamske filozofije i književnosti te je iz ovih oblasti do sada objavio veći broj tekstova i knjiga. Od do sada objavljenih knjiga se posebno izdvajaju *Palača od Ruže* što je antologija turskih sufijskih ilahija objavljena na bosanskom jeziku u Mostaru 2015. godine, zatim *Na Dalekom Putu - Ašik Vejsel i tradicija turske narodne poezije* (Beograd, 2019.) i *Okean u Krčagu - Antologija persijskih rubaija* (Beograd, 2020.) zatim na makedonskom jeziku objavio je knjige *Zaborovi na utrinskom věter* (2017.) o Hafizu Širazi i *Putom na Člubota vo rûbâsième na Mevlana Čelelaludîn Rumi* (2021.) o duhovnoj filozofiji Mevlane Dželaluddina Rumija.

E-mail: lav\_jelen@yahoo.com

Hamza Halitović was born in Novi Pazar in 1984. He completed his primary education in his hometown; his higher education he continued in Skopje, where he earned a degree in art history at the Faculty of Philosophy. He received his Master's degree in International Relations and World Politics. He is a long-term researcher and author on classical Islamic philosophy and literature. He has published a number of articles and books. Of the published, we have selected these books: *Palace of the Rose*, which is an anthology of Turkish Sufi songs in the Bosnian language (Mostar 2015); *On a Long Path - Aşik Veysel and Traditional Turkish Folk Poetry* (Belgrade, 2019); *Ocean in Krčag - Anthology of Persian Rubáiyát* (Belgrade, 2020). He has published books in Macedonian language: *Words of the Morning Wind* (2017); *Hafiz Shirazi and the Path of Love in the Rubies of Mawlana Jalaluddin Rumi* (2021); a book on the spiritual philosophy of Mawlana Jalaluddin Rumi.  
E-Mail: lav\_jelen@yahoo.com



datum prijema / date of receipt: 12.09.2021.  
datum recenzije / review date: 5.10.2021.  
datum prihvatanja / date of acceptance: 20.10.2021.

DOI: 10.52510/sia.v2i2.33

UDK: 821.163.4(497.6)-1

28-291

Professional paper - Stručni članak

Hamza HALITOVIĆ

## **BEKTAŠIJSKA KNJIŽEVNOST U BOŠNJAKA**

**BEKTASHI LITERATURE IN BOSNIAK CULTURE**

## Sažetak

Bektašijski duhovni put bio je veoma raširen i utjecajan diljem Osmanske imperije. U najranijim poduhvatima Osmanlija bektašijski šejhovi i derviši bili su aktivni učesnici. U kasnijem periodu, posebno u šesnaestom i sedamnaestom stoljeću, učenje bektašijskog duhovnog puta rasprostranilo se po cijelom Balkanu. Od Grčke do Budimpešte, od Trakije do Bosne postojale su bektašijske tekije a bile su lokalni obrazovni i kulturni centri. Budući da su Bošnjaci bili veoma aktivni učesnici u svim zbivanjima u Osmanskom carstvu, a posebno na kulturnom polju, neki od njih dali su svoj doprinos i bektašijskoj književnosti. Predstaviti ćemo u ovom radu trojicu naših autora koji su pisali bektašijske sakralne pjesme – *nefese*.

Ključne riječi: *Bektašije, Bošnjaci, duhovni put, književnost, poezija, nefes.*

## BEKTAŠIJSKA KNJIŽEVNOST U BOŠNJAKA

### Uvod

Bosna je kroz svoju dugu i bogatu historiju bila religijski i ideološki najspecifičnija i najraznorodnija zemlja u Evropi. Još od vremena rimske vladavine mogu se na ovim prostorima pronaći ostaci mitraizma i manihejstva a u jednom periodu i arianstvo je bilo zastupljeno u Bosni, jer je u četvrtom stoljeću u Bosnu bio prognan Arije Aleksandrijski, najveći raskolnik ranog hrišćanstva, zajedno sa svojim episkopima. U srednjem vijeku u Bosni dolazi do većinskog prihvatanja bogumilske vjere, i od strane vlastele, i od strane pučanstva, što je bilo uzrokom da Bosna bude jedina zemlja u Evropi koja nije isповijedala ni katolicizam ni pravoslavlje tokom srednjeg vijeka. S dolaskom Osmanlija na ove prostore veoma brzo došlo je do prihvatinja islama a s islamom došli su u Bosnu i različiti pravci, duhovni i filozofski, karakteristični za islamski nauk toga perioda. Jedan od tih pravaca je i bektašijski duhovni put – *tarikat* ili *bektašijsko derviško bratstvo* – kako ga neki nazivaju.

Ove godine se navršava 750 godina otkako je osnivač i duhovni predvodnik (*pir*) bektašija, Hadži Bektaš Veli, preselio na ahiret, te je radi toga u Turskoj a i od strane UNESCO-a ova godina proglašena godinom Hadži Bektaša Velija, što je dovoljan povod da se osvrnemo na kulturno i književno naslijede koje su nam sljedbenici ovog duhovnog pravca ostavili.



ILUSTRACIJA - Hadži Bektaš Veli u svom kruku drži lava i koštu.  
ILLUSTRATION ~ Haji Bektash Veli holds a lion and a hind in his lap.

### Život i djelo hadži Bektaša Velija

**h**adži Bektaš rođen je u Horasanu 1210. godine.<sup>1</sup> Njegovo pravo ime bilo je Muhammed ibn Ibrahim<sup>2</sup> i po podacima koje nam pruža *Velajetnama* bio je sejjid – potomak Božijeg Poslanika. Iako je potjecao iz aristokratske porodice, još od rane mладости Hadži Bektaš je pokazao interes za duhovni put. Stupa u *tarikat* pred jednim od nasljednika hazreti Ahmeda Jesevija, koji se zvao Lukman Perende.<sup>3</sup> Kada je njegov šejh preselio na *ahiret*, Hadži Bektaš kreće na putovanje Bliskim Istokom. Posjetio je sva značajnija mjesta u Iranu i Iraku, otišao je i na *hadž* te jedno vrijeme boravio u Mekki i Medini. Poslije se zaputio u Jerusalim, gdje je također proveo neko vrijeme u osami. Iz Jerusalima kreće ka Anadoliji i smješta se u selo Karahojuk, u oblasti Nevşehir koja se nalazi u samom centru Anadolije, tu je živio i djelovao sve do svog preseljenja na *ahiret* 1271. godine. Njemu se pripisuje pet

<sup>1</sup> Kada su u pitanju život i djelo *hazreti* Hadži Bektaša, tu postoje veoma različite interpretacije, budući da se jedna interpretacija temelji na hagiografskim djelima, dok drugi podaci dolaze od ranih osmanskih historičara, kakvi su bili Ašik-paša i Vahidi. Ovaj osrvt se uglavnom temelji na historijskim podacima.

<sup>2</sup> Hadži Bektaš je njegov počasni pseudonim.

<sup>3</sup> Mehmed Fuad Köprülü, *Early Turkish Mystics in Turkish Literature*, str. 33.

pisanih djela, od kojih su djela Tumačenje bismile - *Tefsir-i Bismille*, Tumačenje Fatihe - *Tefsir-i Fatiha* i Zbirka od četrdeset hadisa - *Hadis-i erbein*, veoma sporne atribucije pa gotovo svi istraživači njegovog života i naslijeda smatraju da ih on nije napisao. Djela koja se smatraju njegovim predstavitićemo u nastavku ovog rada.

## 1. Makalat

Ovo, po obimu kratko djelo, sadrži jedanaest poglavlja u kojima su razmotrene teme vezane za duhovni put. Djelo je posebno značajno po tome što je u njemu objašnjeno učenje o četiri kapije – a to je veoma značajno za bektašijsko poimanje duhovnosti. Te četiri kapije su: šerijat - vjerski zakon, tarikat - duhovni put, marifet - duhovna spoznaja i hakikat - duhovna zbilja. U originalu je Makalat pisan na arapskom jeziku, ali je originalni manuskript nažalost izgubljen pa se sadašnja izdanja ovog djela temelje na prijevodu arapskog teksta na turski jezik – prijevod je nastao početkom petnaestog stoljeća.<sup>4</sup>

## 2. Kitau-l-Fevvaid

Ovo djelo je zbirka Hadži Bektaševih savjeta i uputa napisana na perzijskom jeziku. Glavna tema tih savjeta jeste kako istinski živjeti prema visokim etičkim standardima, koji duhovni put to zahtijeva od čovjeka, te kakav stav prema Bogu, svijetu i ljudima duhovni putnik treba njegovati. Postoji određeno razilaženje među istraživačima da li je ovo djelo napisao Hadži Bektaš ili je ono kompilacija duhovnih uputa koje je sastavio neki od bektašijskih derviša u poznjem periodu. Dr. Esad Čošan smatra da svi savjeti i pouke navedeni u ovome djelu ne mogu pripisati Hadži Bektašu Veliju, jer je dokazano da su neke od njih napisali prijašnji i potonji autori, ali, po mišljenju dr. Čošana, srž ovog djela sačinavaju Hadži Bektaševe izreke i pouke.

Hadži Bektašu se pripisuju i određene izreke koje nisu zabilježene u njegovim djelima, ali se prenose s koljena na koljeno kao njegova usmena pouka. Među njima su i sljedeće izreke:

“Nemoj povrijediti nikoga čak ako si i povrijedjen.”  
(İncisen de incitme.)

“Nemoj niti jedan narod okrivljavati.”  
(Hiç bir milleti ayıplamayın.)

“Najznačajnija knjiga koja se može čitati je čovjek.”  
(Okunacak en büyük kitap insandır.)

“Kraj puta koji ne prolazi kroz znanje je tama.”  
(İlimden gidilmeyen yolun sonu karanlıktır.)

<sup>4</sup> Hünkar Haci Bektaş Veli, *Makalat*, str. 23.

“Šta god tražiš, u sebi traži.”  
(Her ne ararsan kendinde ara.)

“Obrazujte žene!”  
(Kadınları okutun!)<sup>5</sup>

“Znanje je svjetlost koja osvjetljava put ka istini.”  
(Bilim, gerceğe giden yolları aydınlatan ışiktır.)

“Oni koji ne žive od svog rada nisu od nas.”  
(Çalışmadan geçenenler, bizden değildir.)

“Vjeru veži za svoje srce, a ne za svoja koljena”  
(Dinine dizlerinle değil, kalbinle bağlan.)<sup>6</sup>

“Ne zaboravi da je i tvoj neprijatelj također čovjek.”  
(Düşmanınızın bile, insan olduğunu unutmayınız.)

“Budi posjednik svoje ruke, jezika i pasa.  
(Eline, diline, beline sahip ol.)<sup>7</sup>

“Najveće čudo je predani rad.”  
(En büyük keramet çalışmaktadır.)

“Najveće bogatstvo je znanje.”  
(En yüce servet, ilimdir.)

“Svjetlost očiju dolazi od srca.”  
(Göze nur gönülden gelir.)

“Prvi stepen otkrivanja zbilje je znati da ćemo (uskoro) postati zemlja.”  
(Hakikatin ilk makamı, toprak olacağımızın bilinmesidir.)

Njemu se pripisuje i određeni broj kratkih pjesama od kojih sam izabrao i preveo sljedeće:

(KERAMET BAŞTADIR TACDA DEĞİLDİR)

Čudo je u glavi, u kapi nije,  
Toplotra je u peći, na ploči nije.

<sup>5</sup> Veoma je značajno primijetiti da je bektašijski tarikat još od samog početka bio veoma naklonjen uključivanju žena u javni život. Žene su prihvatanе за učenike u tekijama, što nije bila praksa većine ostalih tarikata, a također su žene bektašije bile veoma aktivne na polju širenja učenja reda kao i u društvenim dešavanjima svoga vremena.

<sup>6</sup> Drugim riječima nemoj služiti Bogu samo formalno.

<sup>7</sup> Ovo je jedan od najpoznatijih bektašijskih principa koji poziva na samokontorlu u djelovanju, govoru i obuzdavanju prohtjeva.

Šta god da tražiš, u sebi traži,  
Jer to u Jerusalemu i Mekki nije.

(SAKIN, BIR KIMSENİN GÖNLÜNÜ YIKMA)

Nemoj ničije srce ti polomiti  
Nemoj riječi istinskih evlja ostaviti  
Iako si čovjek, ne boj se, nećeš umrijeti  
Crv tijelo zaljubljenog neće nikad jesti

(MADDE KARANLIĞI, AKIL NURU)

Materija je tama, razum svjetlost je  
Neznanje je tama znanje svjetlost je  
Duša je u tami, spoznaja svjetlost je  
Srce je u tami ljubav svjetlost je

(MALIM MÜLKÜM SERVETİM, HEPSİ EVDE KALDI)

Svi moji posjedi i bogatstvo će u kući ostati  
Na putu tom te ni prijatelj ni žena ne prati  
Ali imam prijatelja koji će uvijek sa mnom biti  
Dobro djelo što radi Allaha uradih me neće ostaviti.

Po ovim izrekama i stihovima možemo zaključiti da je **hazreti Hadži Bektaš Veli**, pored toga što je bio duhovni učitelj i jedan od najvećih duhovnih autoriteta u historiji Osmanskog carstva, bio i prosvjetitelj u pravom smislu te riječi. Njegovo insistiranje na obrazovanju, društvenom djelovanju i stjecanju znanja, kao i na uključivanju žena u društveni život nedvosmisleni su pokazatelj toga.

### *Bektašijski tarikat na Balkanu*

**b**ektašijski tarikat je u svojoj inicijalnoj fazi bio veoma prisutan u društvu a sljedbenici ovog reda posebno su se isticali, između ostalog, i svojim učestvovanjem u ratničkim pohodima. Zbog toga ovaj tarikat u ranom periodu stekao auru **gazijskog** – ratničkog pokreta. **Abdal Musa**, jedan od najznačajnijih nasljednika Hadži Bektaša Velija, učestvovao je u osvajanju Burse s vojskom sultana

Orhana - čini se da je u toj prilici dao svoj blagoslov novoformljenim janičarskim trupama<sup>8</sup> inicirajući na taj način vezu između bektašijskog tarikata i janičara koja će trajati sve do 1826. godine, kada je janičare ukinuo sultan Mahmuda II. Abdal Musa je poslije osvajanja Burse napustio osmanski teritorij i nastanio se u Elmaliju, gdje će njegov učenik postati princ Antalijskog sandžaka, zvao se Alauddin Gajbi, a postat će poznatiji po svom pjesničkom pseudonimu **Kajgusuz Abdal**. Kajgusuz će kasnije napustiti Anadoliju i otići u Egipat. Podići će u Kairu bektašijsku **tekiju** koja je postojala sve do sredine dvadesetog stoljeća kada je porušena od strane Naserovog rezima. Kajgusuz je bio i najplodniji pisac u historiji bektašijskog tarikata, iza sebe je ostavio *Divan* poezije sa oko šest stotina pjesama, dvije kraće i tri duže *Mesnevije*, te djelo *Dulistan* koje je zbirka njegovih stihova. Napisao je još i pet proznih djela. Mnogi turski historičari ubrajaju ga među najznačajnije turske **tesavvufske** pisce i mislioce.




ILUSTRACIJA ~ Turbe Musa Abdala – vjeroučitelj iz reda bektašijskih derviša, u selu Tekke u okrugu Elmali.

ILLUSTRATION ~ Turbe Musa Abdala – a religious teacher from the Bektashi dervishes, in the village of Tekke in Elmali district.

Drugi učenik Abdal Muse po imenu **Sejjid Ali Sultan**, igrat će, također, veoma značajnu ulogu u širenju učenja i duhovnih nazora bektašijskog tarikata. Kao rodno mjesto Sejjida Alija Sultana, koji

<sup>8</sup> Iako se u bektašijskim hagiografskim djelima blagoslov dat janičarima pripisuje Hadži Bektašu Veliju, sasvim je sigurno da je iz historijske perspektive to bilo nemoguće, jer je hazreti Hadži Bektaš na ahiret preselio 50-tak godina prije osnivanja janičarskih trupa.

je još poznat i pod nadimkom *Kizildeli*, navodi se gradić Hoj u oblasti Horasan. Po naređenju Božijeg Poslanika, s.a.v.a., kojeg je video u snu, Sejjid Ali je krenuo ka Anadoliji. Tu se upoznao s Abdal Musom i postao njegov učenik. Potvrdu da je Sejjid Ali Sultan bio učenik Abdal Muse nalazimo na nekoliko mjesta u Abdal Musinoj *Velajetnami*.<sup>9</sup> Također se zna da je u jednom periodu Sejjid Ali Sultan sa svojim dervišima otišao u vojni kamp sultana Orhana sa željom da svoj doprinos da u osvajanju Balkana. Igrao je veoma značajnu ulogu u tom osvajanju budući da se spominje, u većini izvora iz toga vremena, kao jedna od najznačajnijih ličnosti osmanskog pohoda na Balkan. Sejjid Ali Sultan je zajedno sa Sulejman-pašom<sup>10</sup> komandovao desnim krilom osmanske vojske.<sup>11</sup> Prema nekim podacima zajedno sa svojim dervišima znao je djelovati nezavisno i osvojati gradove i sela bez pomoći osmanskih trupa.



ILUSTRACIJA ~ Sejjid Ali Sultan u nekom naselju na području Trakije.

ILLUSTRATION ~ Sayyid Ali Sultan in a settlement in the area of Thrace..

<sup>9</sup> U jednom od tih mesta čitamo kako je Abdal Musa poslao Sejjid Ali Sultana zajedno sa svojim sinom u Soludžu Karahojuk da podignu turbe na grobu Hadži Bektaša i da mu donese određene amanete koje je Hadži Bektaš ostavio. Vidjeti *Abdal Musa Velajetnamesi* str. 147. Drugi dokaz možemo pronaći u pjesmama Sadika Abdala koji je bio učenik Sejjida Ali Sultana i koji ga također povezuje sa Abdal Musom.

<sup>10</sup> Sulejman-Paša je najstariji sin sultana Orhana i budući prestolonasljednik, poginuo je nakon pada s konja i sahranjen je u Bolajiru, a na mjesto prestolonasljednika je došao njegov mlađi brat Murat.

<sup>11</sup> Dok je lijevo krilo predvodio princ Murat, zajedno sa Lala Šahinom, vojskovodom koji će kasnije uništiti srpsku vojsku u Bici na Marici.

Gradovi koje je osvajao nalazili su se na području Trakije.<sup>12</sup> Sejjid Ali Sultan je, poslije pogibije Sulejman-paše, izabrao jedno mjesto u Dimetoki na kojem je sagradio tekiju, dalje komandovanje osmanskom vojskom u cijelosti je prepustio Evrenos Gaziju a on se skrasio u tim krajevima i započeo svoju misiju pozivanja u islam lokalnog kršćanskog stanovništva kao i duhovnog obrazovanja svojih derviša. Njegov veliki značaj za osvajanje istočnog Balkana je, bez sumnje, historijska činjenica koja se može potvrditi i nezavisno od osmanskih izvora. Njega spominje i Konstantin Filozof u svom *Žitiju Despota Stefana Lazarevića* napisanom 1431. godine. U njemu ga Konstantin naziva imenom Seidija i predstavlja ga kao iranskog princa koji se pridružio osmanskoj vojsci. On kaže: "...i poslije ovoga sin Orkana zvani Sulejman pređe prvi sa Seidijom Kalipoljsko more i otvoriti put ostalima za (vrijeme) cara Andronika koji je imao rat sa bratom svojim."<sup>13</sup> Sejjid Ali Sultan je prvi osnovao bektašijsku tekiju na Balkanu, koja će kasnije postati važno područje djelovanja za ovaj tarikat. Iz tog razloga je u bektašijskim krugovima još poznat i kao *Rumeli ningözcüsü Seyyid Ali Sultan/Čuvar Balkana Sejjid Ali Sultan*, kao što je Abdal Musa poznat kao čuvar Anadolije. Prema popisnim defterima i registrima može se zaključiti da je Sejjid Ali Sultan primio određeni vakuf prvo od sultana Bajazida I, 1402. godine - kasnije su ti posjedi potvrđeni i od strane njegovog sina Muse Čelebija 1412. Budući da je vakufnamu od Muse Čelebija lično primio, to znači da je bio živ sve do 1412. godine, ali je na ahiret preselio, najvjerovalnije, neposredno poslije toga.<sup>14</sup>

U sljedećih nekoliko stoljeća došlo je do znatnog širenja bektašijskog tarikata na području Balkana, posebno u južnim provincijama koje sačinjavaju današnje teritorije Makedonije, Grčke, Albanije i Bugarske. Jedna od prvih bektašijskih tekija izgrađenih na ovom području je Harabati Baba tekija u Tetovu koju je 1538. godine podigao Sersem Ali Baba. On je jedno vrijeme bio visoki dužnosnik na dvoru sultana Sulejmmana,<sup>15</sup> kada je započela pobuna bektašijskog šejha Kalendera Čelebija u Anadoliji. Odbijajući da učestvuje u vlasti koja se bori protiv njegove duhovne braće, zatražio je od sultana Sulejmmana da ga otpusti iz službe na šta mu je Sulejman rekao: "Idi kad si sersem."<sup>16</sup> On je tu riječ prihvatio kao veliku čast i uzeo je za svoj poetski pseudonim. Jedno vrijeme boravio u Pir Eviju, centralnoj bektašijskoj tekiji, gdje je stekao najveća priznanja u okviru bektašijskog tarikata, da bi se zatim zaputio ka Balkanu i sa svojim dervišima se skrasio u blizini grada Tetova, gdje je podigao tekiju i preselio na ahiret. Tekija koju je osnovao Sersem Ali Baba je vremenom prerasla u veliki tekički kompleks i trenutno je najveća tekija u Evropi. Običaj je bio da kada neko od derviša postane Baba,

<sup>12</sup> Sejjid Ali Sultan je prema tim istim izvorima zajedno sa svojim dervišima osvojio Ipsalu, Dimetoku, Edirne, Ruščuk, Silistru i Emlakdže.

<sup>13</sup> Konstantin Filozof, *Povest o slovima - Žitije Despota Stefana Lazarevića*, str. 84

<sup>14</sup> Ako se 1310. godina prihvati kao godina njegovog rođenja, to znači da je živio više od sto godina.

<sup>15</sup> Prema jednoj verziji događaja on je bio brat Mahidevran, prve žene Sultana Sulejmanna.

<sup>16</sup> Sersem je turska riječ koja znači naivko, tupavko.

kako se nazivaju šejhovi u ovom tarikatu, onda bi kretao na put sve dok ne bi našao mjesto na kojem bi se skrasio i osnovao svoju tekiju u kojoj bi nastavio širiti učenje reda. Albanija, udaljena od centra u Dimetoki, čini se da je već postala centar bektašijskog djelovanja u drugoj polovici šesnaestog stoljeća.<sup>17</sup>



ILUSTRACIJA ~ Današnji izgled Harabati Baba tekije u Tetovu.

ILLUSTRATION ~ Today's look of Harabati Baba tekke in Tetovo.

U sedamnaestom i osamnaestom stoljeću bektašijski tarikat znatno se raširio na albanskim teritorijama, posebno u južnim provincijama današnje Albanije. U devetnaestom stoljeću su već Albanci činili značajan dio bektašijskih derviša - bili i većina. Kada je došlo do oficijalne zabrane svih sufijskih tarikata u Turskoj 1925. godine, sve tekije su bile zatvorene a vakufi konfiskovani. Tadašnji vrhovni poglavac bektašija Salih Nijazi Dede, koji je porijeklom bio Albanac, vratio se u Albaniju, gdje je na njegovu inicijativu sazvano nekoliko različitih kongresa na kojima su učestvovali bektašijske babe i derviši iz Albanije. Na trećem kongresu bektašija održanom 26. septembra 1929. godine u Korči, statutom kralja Zogua proglašeno je osnivanje svjetskog bektašijskog centra u Albaniji pod imenom *Kryegyshata Botërore Bektashiane* a Salih Nijazi Dede je proglašen za poglavara svih bektašija. Djelovanje bektašijskog centra je prekinuto 1967. godine, kada je Enver Hodža proglašio Albaniju prвom ateističkom državom na svijetu i zatvorio sve vjerske objekte u zemlji, a obnovilo se devedesetih godina prošlog stoljeća.

<sup>17</sup> Vjerovatno da je tekija u Tetovu igrala značajnu ulogu u proširivanju bektašizma među Albancima, kao što je tekija u Dimetoki igrala značajnu ulogu u proširivanju bektašizma u Trakiji i Grčkoj.

## Bektašije u Bosni

Prisutnost bektašija u Bosna i Hercegovina bila je osjetno manja u usporedbi s južnim provincijama Balkana. Razlozi za to mogu se tražiti u raznim socijalnim i političkim prilikama, u koje ovdje nećemo ulaziti. Ali, iako se može reći da bektašijski *tarikat* nikada nije imao veliki broj sljedbenika u Bosni kao što je imao u Albaniji ili Trakiji, ipak je njegovo prisustvo kroz stoljeća bilo konstantno. U jednom periodu postajale su bektašijske *tekije* u Sarajevu i Banjoj Luci.<sup>18</sup> Bektašijsku *tekiju*, koja se nalazila u okolini Čajniča, spominje i Evlija Čelebija u svome putopisu: „Na jugoistočnoj strani varoši s desne i lijeve strane druma što vodi iz Tašlidže (Plevlja) u Čajniče od Sinan-paštine česme, koja se nalazi na tome drumu pola sata daleko, pa sve do Čajniča nalaze se ogromna stabla trešanja. Podalje od toga drvoreda na jugoistoku, na jednom brežuljku nekih hiljadu koraka daleko, nalazi se Gazi Murad-babina bašča s bektašijskom *tekijom* (*asitan*), koja zasluzuјe da se vidi. To je tako visoka osmatračnica da se od ove *tekije* koja je puna hladnjaka vidi cijela varoš Čajniče...“<sup>19</sup> Postojanje bektašijskih pisaca, pjesnika i derviša Bošnjaka, koji su djelovali u devetnaestom stoljeću, pored gore navedenih podataka, dodatno govorи u prilog tome da je bektašijsko učenje bilo konstantno prisutno među Bošnjacima za vrijeme osmanske vladavine.

## Bektašijska književnost

Jedna od karakteristika bektašijskog *tarikata* jeste i to što su sljedbenici ovog duhovnog pravca uglavnom pisali poetska djela. Iako ima nekoliko izuzetaka, pisanje proznih djela i poslanica od strane bektašijskih autora je veoma rijetka pojava.<sup>20</sup> Bektašije su svoju poeziju uglavnom pisali na narodnom turskom jeziku a omiljena poetska forma im je bila *košma* ili *dortluk*<sup>21</sup>, oblik narodne turske pjesme koji su bektašije preinacili u duhovne svrhe.<sup>22</sup> Oni svoju poeziju nazivaju imenom *nefes* što u bukvalnom prijevodu znači dah a to nam samo po sebi kazuje da su bektašije pjesme ovog vida smatrali nadahnućem i da one imaju sakralno značenje za pripadnike ovog reda. *Nefesi* služe kao glavni prenosioci duhovnog učenja u bektašijskom *tarikatu* pa su ih mogli pisati jedino ljudi koji su dostigli značajan napredak na putu duhovnog buđenja. Tematika većine *nefesa* se odnosi na izgrađivanje odnosa prema Bogu, svijetu, svom duhovnom učitelju, bratstvu, a također jedan dio njih pokazuje značaj pojedinih duhovnih

<sup>18</sup> Džemal Ćehajić, *Derviški redovi u jugoslovenskim zemljama*, str. 168-169.


<sup>19</sup> *Ibid*, str. 167.

<sup>20</sup> A čak i prozna djela koja su pisali bektašijski autori su obavezno protkana poezijom. Primjer za to je Kajgusuzova *Sarajnama* i Viranijeva *Fakrnama*.

<sup>21</sup> Košma je pjesma u kojoj se svaki slog sastoji od četiri stiha, dok se zadnji stih najčešće ponavlja u svakom slogu.

<sup>22</sup> Naravno, postoje i izuzeci, tj. bektašijski pjesnici koji su pisali poeziju u klasičnom divanskom stilu, a jedan od njih je i naš Ahmed Gurbi Baba.

praksi i učenja. Pored toga što su se ove pjesme pjevale uz pratnju muzike za vrijeme derviških skupova, one su bile i osnova za obrazovanje učenika, jer bi često duhovni učitelj u govoru sa svojim učenicima citirao određenu pjesmu i onda bi se poveo razgovor o njenom značenju, što je služilo kao glavno sredstvo produbljivanja učenikovog shvatanja.<sup>23</sup> U antologijama osmanske književnosti može se naći više od stotinu pjesnika koji su pisali bektašijsku poeziju a svako stoljeće je imalo svoje najznačajnije predstavnike pa ćemo ih ukratko spomenuti. U petnaestom stoljeću su to bili **Kajgusuz Abdal** i **Sadik Abdal**, u šesnaestom **Muhjiddin Abdal** i **Pir Sultan Abdal**, u sedamnaestom **Kul Nesimi** i **Teslim Abdal**, u osamnaestom **Gurbi Baba** i **Ašik Derli**, u devetnaestom **Hilmi Dede** i **Edib Harabi** i u dvadesetom **Basri Baba** i **Riza Tevfik**. Iako se bektašijski tarikat, kao što smo vidjeli, nikada nije imao veliki broj sljedbenika među Bošnjacima, ipak su Bošnjaci bektašije dali značajan doprinos bektašijskoj književnosti. U pitanju su tri pisca<sup>24</sup> o čijim će biografijama i književnoj zaostavštini biti govora u nastavku ovog rada.



**Ahmed Gurbi Baba**

O životu Ahmeda Gurbi Babe, kao i o životima većine divanskih pjesnika, ne zna se mnogo. Većinu podataka o njemu crpimo iz njegovog *Divana*, odakle se može zaključiti da je rođen u Novom Pazaru 1698. ili 1699. godine, da mu je ime bilo Ahmed ibn Ali, ali je on za sebe uzeo pseudonim Gurbi - Tuđinac jer je dugo vremena proveo van svog rodnog kraja. Naime, pripadao je spahijskom redu i imao timar u blizini Edirna, gdje je proveo dosta dug period svog života. Budući da se bektašijska tekija Sejjida Ali Sultana u Dimetoki nalazila u blizini mjesta na kojem je živio, u njoj je Ahmed Gurbi Baba ušao u

<sup>23</sup> Vidjeti knjigu Francis Trix: *Spiritual Discourse: Learning with an Islamic Master* koja je u cijelosti posvećena ovom vidu podučavanja u bektašijskom tarikatu.

<sup>24</sup> Mnogi Ahmeda Vahdetija također smatraju bektašijskim piscem temeljeći taj zaključak na jednoj pjesmi u slavu Hadži Bektaša, no ta pjesma je jako sporne atribucije. Iz iščitavanja njegovog *Divana* sasvim izvjesno može se zaključiti da je pripadao mevlevijskom tarikatu pa ga stoga nisam uvrstio u ovaj pregled.

bektašijski tarikat pred Mehmedom Musli Rahmi Babom, koji je također bio Bošnjak.<sup>25</sup> Ahmed Gurbi Baba pisanje svoga *Divana* započinje 1744. godine.<sup>26</sup> Pored ovih podataka koje dobijamo iz njegovog *Divana*, imamo također još jedan izvor podataka o njegovom životu. Njega spominje i Mehmed Tahir Bursali u svom antologijskom djelu *Osmalı Müellifleri* - Osmanlijski pisci, gdje za Ahmeda Gurbi Babu kaže da je imao težak život, da mu je žena umrla mlada a zatim i šesnaestogodišnji sin Abdulvehhab pa je Ahmed Gurbi nastavio živjeti sa kćerkom i mlađim sinom. Mehmed Tahir dalje za njega kaže da je bio dobar pjesnik koji je pjesme najčešće pisao u *redif* metru.<sup>27</sup> Ahmed Gurbi Baba se pri kraju života vratio u svoj rodni Novi Pazar gdje je i preselio na ahiret 1771. ili 1772. godine.

*Divan* Ahmeda Gurbi Babe ima preko sto osamdeset pjesama, od kojih su većina pisane u obliku gazela. U svojim pjesmama glavni motivi kojima se Gurbi Baba bavio su duhovni put, samospoznaja, molitva i asketski život, no ono što je veoma zanimljivo i karakteristično za njega je da se u njegovom *Divanu* mogu pronaći jaki iskazi patriotskog osjećaja, što nije svojstveno divanskim pjesnicima. U jednoj svojoj pjesmi Gurbi Baba kaže:

(DIYĀRUMDUR BENUM BOSNA BILĀDĪ)

Zavičaj moj znaj da zemlja Bosna je  
Cijeli svijet njeno ime poznaje  
Bog ognjištem junaka nju učinio je  
Kad je sablja podmazana djelotvorna je

O svom rodnom Novom Pazaru Gurbi Baba jeispjevalo nekoliko pjesama među njima je i jedna kasida sa preko šezdeset bejtova u kojoj slavi ljepotu svog rodnog grada, kao i nekoliko dugih pjesama u kojima moli Boga za zdravlje i dobrobit njegovih stanovnika. Jedna od tih pjesama počinje sljedećim stihovima:

(YENIBĀZĀRUN ALLĀHUM SER-Ā-SER CUMLE NĀSINA)

Allahu moj, sa kraja na kraj Novog Pazara moga  
Pomozi Ti, javno i tajno, i bogatoga i siromašnoga  
Počasti ih na skupovima i pomozi unutar mjesta svakoga  
Tugu ne šalji, Gospodaru, temeljima grada ovoga  
Tebi, uistinu, molba Tvoga roba sakrivena nije  
Dolazak do Tvog Bića je jedina želja koja u meni je

<sup>25</sup> Dr. Seydi Kiraz/Mustafa Ramazan Yüksel, *Derviṣ Ahmed Gurbi'nin Yeni bir Eseri: Risale-i Münacat*, str. 24, HIKMET – Akademik Edebiyat Dergisi, str. 24.

<sup>26</sup> Hazim Šabanović, *Književnost Muslimana BiH na orijentalnim jezicima*, str. 465.

<sup>27</sup> Dr. Seydi Kiraz/Mustafa Ramazan Yüksel, *Derviṣ Ahmed Gurbi'nin Yeni bir Eseri: Risale-i Münacat*, str. 24, HIKMET – Akademik Edebiyat Dergisi, str. 24.

Ahmed Gurbi Baba je jedan od najznačajnijih i najdubokoumnijih bošnjačkih pisaca iz osmanskog perioda. U nastavku teksta donosimo četiri pjesme iz njegovog *Divana*, koje je autor ovog rada izabrao i preveo.

#### HAKKI HALK İÇRE MEGER BULMAŞ IMİŞ ‘ĀRIFLIK

*Spoznaju ima onaj koji je u stvorenom Istiņu video  
A prefinjen je onaj koji to nikome nije otkrio*

*Istinsko znanje ima onaj koji je dušu spoznao  
To je junaštvo koje je samo nadahnuti razumio*

*Sve stvoreno, hej srce, je poput riječi savršenih  
To nam je Bog Istiniti nadahnućem otkrio*

*Riznicu srca je svakom Allah pristupnom učinio  
Al' je jedan čovjek darežljiv dok je drugi škrtac bio*

*Na pravdi Boga ako želiš o meni govoriti, Gurbi,  
Reci: Otkud se ovaj dar pun tajni tebi spustio?*

#### HER NE KIM İSTERSEN İY DIL SENDEDUR

*Šta god da želiš, hej srce, u tebi je to  
U tebi je sve, znaj, jasno – skriveno*

*Zašto bi nadu u dobro drugih položilo  
Kad je rješenje za sve teškoće u tebi bilo?*

*Ako tražiš osvjedočenje, san dovoljan ti je  
Ovu zagonetku riješi jer ona u tebi je*

*„Hoću naći Biće Božije“ ako govorиш ti  
Onda ukloni hrđu sa srca koja je u tebi*

*Zašto napolju kao skitnica lutaš, Gurbi?  
Ono što tražiš nije daleko, to je u tebi*

#### DILÜMÜZDE NE OLA HAMD U SENĀDAN ĞAYRI

*Osim hvale i veličanja šta drugo da spominjemo?  
Ka kom drugom osim ka Bogu da ruke dižemo?*

*Šta da kažem kad osim u tebi srce na svijeta dva  
U ničem oči naše ne vidješe toliko svjetla i sjaja?*

*U prolaznom vremenu svako dobije ono za čim sanja  
Osim spokoja duše i srca i zbiljskog uživanja*

*Znaj, bez imalo dvojbe, makar živio hiljadu ljeta  
Osim kušnje i nedaća nema drugog u kući svijeta*

*Nema bolje kuće i boravišta za iskrenog ašika  
Od kuće vječnosti koja je najbolja za čovjeka*

*O Gurbi, nikako ti ne priliči sve dok si ovdje ti  
Bila šta drugo osim Stvoritelja u srce pustiti*

#### SU GIBI YIRE SÜRÜP GĀHI YÜZİÇAĞLARUZ

*Nekada kao voda rasuta po zemlji mi tečemo,  
A ponekad prsa na vatru aška bacamo i pečemo.*

*Na ovom svijetu što je od vlasti i imetka izgrađen  
Čas u pokretu bolujemo, čas mirujući zdravlje steknemo*

*Posmatrajući svijet božanski i svijet stvorenii,  
Nekada se svom stanju smijemo a nekad plačemo.*


*Još od samog iskona smo za vječnost stvorenii mi,  
Da bi ovo srce čisto bilo stalno suze lijemo.*

*Ipak, zarad sopstva ovog se za hurije, raj i pakao  
Te za din, dunjaluk i stjecanje ovdje vežemo*

*Šta bi bilo, o Gurbi, da bradu, brkove i obrve svoje,  
Mirisom onih bliskih Vladaru ponekad namažemo?*



ILUSTRACIJA ~ Ostaci novopazarске arhitekture iz osmanskih perioda.  
ILLUSTRATION ~ Remains of Novi Pazar architecture from the Ottoman period.



### Agahi Jašar

O životu ovog bošnjačkog pjesnika se ne zna gotovo ništa, osim toga da je rođen krajem osamnaestog ili početkom devetnaestog stoljeća u Beogradu te da mu je pravo ime bilo Jašar. U Beogradu je Agahi najvjerovalnije ušao u bektašijski tarikat jer je u ovom gradu postojala bektašijska tekija.<sup>28</sup> On je putovao i u centralnu bektašijsku tekiju u Anadoliji, kojoj je kao poklon dao zbirku bektašijskih pjesama,<sup>29</sup> u kojoj se nalaze i njegove dvije pjesme. Na ovoj zbirci je utisnut njegov pečat sa 1275/1859. godinom, što nam pomaže da utvrdimo vremenski okvir u kojem je živio. Dvije Agahijeve pjesme su uvrštene u slavnu antologiju bektašijske poezije koju je sačinio Sadettin Nüzhet.<sup>30</sup>

#### TEVELLĀSIN, TEBERRASM BILEN ABDALA AŞKOLSUN

*Abdalu<sup>31</sup> koji je tajnu ljubavi i odricanja znao, ašk olsun<sup>32</sup>  
Abdalu koji je svoju želju ispunio i utjehu našao, ašk olsun*

*Dervišu koji je putem svih stvari ka Bogu Jednom putovao  
Abdalu koji je da se izgubi u Bogu žudnju imao, ašk olsun  
Abdalu koji je ostavljanje svega osim Boga ispijao, ejvallah*

<sup>28</sup> Džemal Ćehajić, *Derviški redovi u jugoslovenskim zemljama*, str. 170.

<sup>29</sup> Hazim Šabanović, *Književnost Muslimana BiH na orijentalnim jezicima*, str. 628.

<sup>30</sup> Sadettin Nüzhet, *Bektaşı şairleri*, str. 8.

<sup>31</sup> Riječ *abdal* potiče od arapske riječi *bedel* što znači zamjena, promjena, i označava one ljudi koji su promijenili stanje svog svjetovnog života za duhovni put - u turskoj knjižnosti gotovo ima isto značenje sa riječju derviš.

<sup>32</sup> Sintagma *ašk olsun*, što u bukvalnom prijevodu znači: "neka bude ljubav" upotrebljava se u različitim situacijama i kontekstima, no u ovoj pjesmi ima značenje čestitke i odavanja počasti onima koji su se predali duhovnom putu.

*Abdalu koji ljubav k ljudima ruševine<sup>33</sup> nije ostavlja, ašk olsun*

*Onom koji se ogrtića i odjeće prolaznoga vremena prošao  
Abdalu koji je odjeću iščeznuća i siromaštva obukao, ašk olsun*

*Dušu predajemo čovjeku koji je kroz period osame prošao<sup>34</sup>*

*Abdalu koji je imena<sup>35</sup> i Imenovanog spoznao, ašk olsun*

*Onom koji je pokornošću svoje biće ogledalom Božijim učinio*

*Abdalu koji je nečistoće s ogledala srca sastrugao, ašk olsun*

*Zaljubljeniku porodice Poslanika deset hiljada puta čestitamo*

*Abdalu koji je svoje prijatelje volio i poštovao, ašk olsun*

*Pred onima što tajne istinskih junaka traže mi ponizni smo*

*Abdalu koji je vino ljubavi, vino najveće ispijao, ašk olsun*

*Hej Agahi, opet si ti u stilu derviša pjesmu napisao*

*Abdalu koji je sam poput hiljadu ljepota postao,<sup>36</sup> ašk olsun*

#### EY SOFÎ BANA MESCİDÜ MEYHANE DE BİDIR

*Hej sofija, za mene su džamija i mejhana isto*

*Zvuk zahida i zvuk pijanog lumpovanja, isto*

*Ako se od Boga tajna upute tebi ne pokaže*

*Zikr, noćni ibadet i noćna opijanja su ti isto*

*Dodi, ostavi licemjerje, pogledaj prijesto svijeta*

*Svaka strana ovog prolaznog bivanja je isto*

*Najpreče ti je da svoje srce ovom svijetu ne daš*

*Za arifa su ludak i onaj koji je pun znanja isto*

*Poput Agahija postani svjetlost slijepče i vidi*

*Ašiku su svijeća i leptir koji u plamen uranja isto<sup>37</sup>*


<sup>33</sup> Ljudi ruševine, simbol za ljudе koji su porušili svoj ego i individualno sopstvo radi spoznaje Boga.

<sup>34</sup> Period osame, *çile*, u bektašiskom tarikatu predstavlja praksu povlačenja od svijeta i predavanje duhovnim praksama pod nadzorom šejha. Za vrijeme ovog povlačenja se prakticiraju teške duhovne prakse koje imaju za cilj da ukrote dušu i očiste srce, zato ovaj vid povlačenja prakticiraju jedino ljudi koji su znatno napreduvali na duhovnom putu.

<sup>35</sup> Ovo se odnosi na imena i svojstva Uzvišenog Boga.

<sup>36</sup> Mislim da posljednji stih označava čovjeka koji oje stvario sve svoje potencijale i u kom su se očitovala Božija imena, čiji su odraz sve ljepote ovoga svijeta.

<sup>37</sup> Ova pjesma spada u kategoriju *kalenderi* pjesama, a to su sufiske pjesme u kojima je poruka naizgled suprotna islamskim etičkim učenjima i praksama, pisane su na taj način da zapanje ili sablazne prosječnog čitaoca dok su u stvari u njima kritizira jedino kruti formalizam i površan pristup vjeri. Ova Agahijeva pjesma započinje s obraćanjem “sofiji” termin koji su sufiski pjesnici koristili da označe formaliste ili neprijatelje duhovnog puta, da bi u nastavku pjesme



### Bosnevi Baba

Bosnevi je jedan od najznačajnijih i najpopularnijih bektašijskih pjesnika iz devetnaestog stoljeća, ali se o njemu ne zna gotovo ništa, niti ime, niti mjesto, niti godina rođenja, jedino što je sigurno jeste da je živio u devetnaestom stoljeću i da je bio Bošnjak, o čemu svjedoči njegov pseudonim. Istraživači bektašijske književne baštine poput Sadettina Nuzheta i Vahita Lutfi Saldžija vjeruju da je Bosnevi u jednom periodu svog života krenuo putovati pa je posjetio mnoga mjesta na Balkanu i u Maloj Aziji. Na svojim putovanjima upoznao se s bektašijskim tarikatom u koji je ušao u gradu Kičevu, koji se danas nalazi u Sjevernoj Makedoniji, u tekiji Hizir Babe jer ovu tekiju spominje u jednoj od svojih pjesama.<sup>38</sup> Bosnevi je najvjerovaljnije prihvatio identitet lutajućih bektašijskih pjesnika - ašik te je putovao sa sazom i derviškom kapom na glavi.<sup>39</sup> Doskora se smatralo da Bosnevi nije ostavio cijelovit divan, međutim dr. Ferhad Arslan nedavno je otkrio manuskript njegovog *Divana* koji sadrži preko dvije stotine pjesama.<sup>40</sup> Ovaj manuskript, nažalost, još nije spreman za štampu pa smo primorani koristiti sedamnaest njegovih pjesama, koje su dosada štampane a koje su sakupljene iz različitih

---

usporedio prakse pobožnosti koje su lišene duhovnosti s praksama pijanaca i grješnika, jer se i jedno i drugo završava u okvirima ovog prolaznog svijeta i ne nadilazi ga na bilo koji način. Zatim pjesnik kaže da je za arifa, a to je čovjek koji ima istinsku duhovnu spoznaju, luđak i čovjek koji posjeduje samo formalno znanje isto, završavajući pjesmu s metaforom o leptiru koji uranja u svjetlost svijeće, što predstavlja gubljenje duhovnog putnika u ljubavi i istinskoj spoznaji, što ne doživljava samo svojim razumom, poput foramlnog znalca, već cijelim svojim bićem te sam, na neki način, postaje identičan sa svjetlošću duhovnog svijeta. Borba protiv formalizma i površnosti u vjeri je stara tema kako u sufizmu tako i u islamskoj filozofiji. Afzaluddin Kašani, koji je jedan od najznačajnijih islamskih filozofa srednjeg vijeka, o ovoj temi kaže sljedeće: "Dobra djela i činovi pobožnosti se poznaju po svojim rezultatima. Sve prakse koje na kraju čovjeka vode ka spoznaji i svjesnosti su dobre, čak iako većina stvorernja ne vidi nikakvo dobro u njima i ne smatra ih lijepim. Svako djelo i praksa koja završava u nesvjesnosti i putem koje se ne dostiže svjesnost nisu dobri, čak i da ih većina stvorenja smatra dobrim." Afzaluddin Kašani, *Musannafat*, str. 614.

<sup>38</sup> Ismail Ozmen, *Alevi-Bektaşı şürleri antolojisi*, cilt 4, str. 213.

<sup>39</sup> Vidi: Nail Tan, *Bosna Hersek'te Alevi Bektaşı Edebiyatının Izleri*.

<sup>40</sup> *Ibid.*

zbirki bektašijske poezije, od kojih je autor ovog rada preveo četiri. Nadamo se da će se u skoro vrijeme objaviti njegov *Divan*, koji će nam otkriti puno toga o ovom našem intrigantnom pjesniku.

### MAKAMI VAHDETEN DÜŞTÜM YABANA

*S postaje jedinstva sam u divljinu pao  
Puteve divljine proputovao i došao  
Arif sam, tajnu svakom nisam kazao  
Tajnu arifa sam za se izabrazao i došao<sup>41</sup>*

*U elemente me je moja majka umotala  
Kao melek duša siđe da bi posmatrala<sup>42</sup>  
Postah čovjek, na svijet je moja nogu stala  
Sedam kata nebesa sam nadišao i došao*

*Skup ljubavi znaj da skup evlija je  
Na skupu evlija jedan tren dugo traje  
Na takvome skupu istinski čovjek staje  
Tragovima njegovim sam lice vukao i došao*

*Ako si ti arif, hej mirno srce, poslušaj  
Muršidu<sup>43</sup> pravom svoju dušu predaj  
Od skupine spašene nikada ne odlutaj  
Ljepotu Božiju sam gledao i došao*

*Bosnevi je iz svoje suštine pričao  
Riječi potpune zaljubljenik nije negirao  
S Lica unutarnjeg znanje sam čitao  
Hiljadu godina sam klanjao i došao<sup>44</sup>*

<sup>41</sup> Ovaj stih označava dolazak iz *ezela* - iskona u kom su duše postojale prije nego što su stigle na ovaj svijet. Pjesnik kaže da je prošao puteve divljine, tj. ovog materijalnog svijeta, da bi zatim postao *arif* – čovjek s istinskom duhovnom spoznajom.

<sup>42</sup> Po ovome možemo vidjeti da je Bosnevi svrhom postojanja smatrao svjesno posmatranje, tj. osvjedočenje.

<sup>43</sup> *Muršid* je duhovni učitelj, uputitelj.

<sup>44</sup> Ova pjesma u cijelosti govori o duhovnom potencijalu koji čovjek u sebi nosi još od iskona, još od *kalu bela* kada su duše kazale “da” svome Gospodaru.

## DERVIŞIM DEYIPTE MEYDANA GELDIN

*Ja sam derviš zboreć na međan si došao<sup>45</sup>*

*Da li možeš ti svoje postojanje odbaciti?*

*Na međan dođe kako bi pravila spoznao<sup>46</sup>*

*Ali da li možeš tajnu tih pravila otkriti?*

*Put ljudi hakikata znaj da put pravi je<sup>47</sup>*

*Za slavu ja zaljubljenog ruža ljubavi je*

*Vladanje Muhammeda je i čud je Alije*

*Možeš li napitak te čudi ti popiti?*

*Jesi li zbog pravila svog pira služio?<sup>48</sup>*

*Jesi li zbog svoje vjere djela ti činio?*

*Jesi li zbog duše ljubav u bit usadio?*

*Možeš li ogrtač ljubavi za sebe sašti?*

*Možeš li s bićem i nebićem ti trgovac biti?*

*Nevjerovanje i vjeru u sebi pomiriti?*

*Možeš li srce očistiti i izgraditi?*

*Da li se ti možeš sumnje oslobođiti?*

*Sve čega ovdje ima dobro pogledaj*

*O lijepom i ružnom više ne pričaj*

*Ovaj savjet Bosnevi dobro poslušaj*

*Možeš li oči svoje duše otvoriti?*

## MUHABBET NEYDÜĞÜN BILEYİM DERSEN

*„Šta je ljubav želim znati?“ govoriš*

*Na skupu junaka ljubav jedna je*

*„Tu tajnu aška hoću imati“ zboriš*

*U moru srca ljubav poput bisera je*

<sup>45</sup> *Međan* se naziva mjesto za skupove u *tekiji* a također znači i bojište, u ovoj pjesmi ova riječ se može čitati s oba značenja, jer je ono što se traži od učenika u biti podvig, ne na spoljašnjem već na unutarnjem planu.

<sup>46</sup> Pravila - *erkan* imaju značenje osnovnih i temeljnih principa duhovnog puta.

<sup>47</sup> *Hakikat* je duhovna zbilja ili realnost koja se otkriva na kraju duhovnog puta.

<sup>48</sup> *Pir* je duhovni predvodnik, često se odnosi na osnivača određenog *tarikata*.

*U hadis-i kudsiju<sup>49</sup> je Gospodar naredbu dao  
 Pa se Mustafa ogrtačem ljubavi obmotao  
 Na Miradžu ga je svaki melek pozdravljaо  
 Na Sudnjem danu ljubav saputnik duha je  
 Licemjer se za granu ljubavi neće uhvatiti  
 Ovu tajnu Božiju on neće moći otkriti  
 Slavuji pjevaju ruži koja neće uvenuti  
 U trezoru moći ljubav skrivena je  
 Od Muhammeda i Alije se nemoj povlačiti<sup>50</sup>  
 Pa nek o tebi govore šta će govoriti  
 Molitvu Musaovu ako ti želiš shvatiti  
 Ovom robu Bosneviju ljubav Sinaj je<sup>51</sup>*

**ARZU ILE VEÇHIN GÖRENLER EY MAH**  
*Mjeseče onom što Lice Tvoje posmatra  
 Sunce što sja nad ovim svijetom šta će mu?  
 Ko je postao sultan tog divnog carstva  
 Vladavina ovdje nad ovim blatom šta će mu?  
 Iščeznuće dolazi, dok vrijeme nestaje  
 Ko od mojih riječi svoj udio dobije  
 Poput Medžnuna svoju bit ovdje otkrije<sup>52</sup>  
 Ko traži Gospodara Lejla šta će mu?  
 Nikad muke samome sebi ne zadaje  
 Ko zaista riječi potpunog čovjeka poznaje  
 NezNALICA što za samog sebe ne zna šta je  
 Sve to smatra praznom pričom, šta će mu?*

<sup>49</sup> *Hadis-i kudsi* je hadis u kojem Poslanik, s.a.v.s., prenosi Božije pouke.

<sup>50</sup> Muhammed, s.a.v.s., je simbol vjerozakona i vjere u cjelini, dok je *hazreti* Alija simbol duhovnog viteštva i duhovnog puta.

<sup>51</sup> Kao što je Sinaj bio mjesto na kojem je Musa, a.s., razgovarao s Bogom tako je ljubav “mjesto” i oslonac duhovnog putnika u njegovom obraćanju Bogu i njegovoj spoznaji Njega.

<sup>52</sup> *Medžnun* koji se ovdje spominje je Kajs ibnu-l-Mulavvah, glavna ličnost arapskog narodnog ljubavnog epa. On je zbog ljubavi prema djevojci po imenu Lejla, izgubio razum, pa je prozvan imenom *Medžnun* (što na arapskom znači ludak). U sufijskoj književnosti on se smatra simbolom istinske ljubavi koja ga je na kraju dovela do spoznaje Boga. A naš Bosnevi aludira na to da je *Medžnun* otkrio svoju istinsku bit koja jeste ljubav.

Govor Bosnevija se u tišini izgubio  
Kada je tajnu hakikata rukama uhvatio<sup>53</sup>  
Poplavu suza je radi Voljenog prolio  
Zašto bi ikada ovu užvišenu ljubav ostavio?

## reference / references

- BABA REXHEB: *In Theory : Islamic Mysticism and the Bektashi Path*. Babagan Books, Chicago, 2016.
- BIRGE, JOHN KINGLSEY: The Bektashi Order of Dervishes, Luzac, London, 1937.
- BROWN, P. JOHN: *The Dervishes or Oriental Spiritualism*. Trubner, London, 1868.
- DŽEMAL ĆEHAJIĆ: *Derviški Redovi u Jugoslovenskim Zemljama*. Orijentalni Institut u Sarajevu, Sarajevo, 1986.
- GIBB, E.J.W.: *A History of Ottoman Poetry*, Tom 1 - 4. Gibb Memorial Trust, London 2013.
- GÖLPINARLI, ABDULBAKİ: *Alevî-Bektaşî Nefesleri*. Remzi Kitabevi, İstanbul, 1963.
- HADŽI BEKTAŠ VELİ: *Makalat*. Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, Ankara, 2007.
- KONSTANTIN FILOZOF: *Povest o slovima - Žitije Despota Stefana Lazarevića*. Srpska Književna Zadruga, Beograd, 1989.
- KÖPRÜLÜ, MEHMET FUAT: *Türk Edebiyatında ilk Mutasavvıflar*. Alfa Yayıncılık, İstanbul 2014.
- NORRIS, H.T.: *Popular Sufism in Eastern Europe*. Routledge, New York, 2006.
- ÖZMEN, ISMAIL: *Alevi – Bektaşî Şairleri Antolojisi*, Tom 5. T.C. Kültür Bakanlığı, Ankara, 1998.
- ŠABANOVIĆ, HAZIM: *Književnost Muslimana BiH na Orijentalnim Jezicima*. „Svjetlost“, Sarajevo, 1973.
- SADETTİN NÜZHET: *Bektaşî Şairleri*. Devlet Matbaası, İstanbul, 1930.
- SCHIMMEL, ANNEMARIE: *Mystical Dimensions of Islam*. University of North Carolina, North Carolina, 1975.
- SEYDİ KIRAZ/MUSTAFA RAMAZAN YÜKSEL: *Derviş Ahmed Gurbi'nin Yeni bir Eseri: Risale-i Münacat*. HIKMET – Akademik Edebiyat Dergisi, 2021.
- SIPOS, JANOS / CSAKI, EVA: *The Psalms and Folk Songs of a Mystic Turkish Order*. Akadémiai Kiadó, Budapest, 2010.
- SOILEAU, MARK: *Humanist Mystics: Nationalism and Commemoration of Saints in Turkey*. University of Utah Press, Salt Lake City, 2018.
- TRIX, FRANCIS: *Spiritual Discourse: Learning with an Islamic Master*. University of Pennsylvania Press, Philadelphia, 1993.
- Velayetname – *The Saintly Exploits of Hajji Bektash Veli*. Babagan Books, Chicago, 2017.

---

<sup>53</sup> Tj. kada je otkrio zbilju duhovnog putovanja.